

Ba a bapala

Sesotho

Mohato

4



Mandisa Twala



Ulwazi
Lwethu

Medumo (e metjha)

ee, ii

Ba a bapala

Sesotho

Mohato: 4

ISBN: 978-1-77981-317-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Mandisa Twala

Mofetoledi: Komello Moloji

Motshwantshisi: Luyanda Cwane

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Ba a bapala



Mandisa Twala

Maleeto, Karabo, Tsebo le Pulane ba dula
toropong.

Ke metswalle e meholo

Pula e a na, ho a tjhesa, ho moya kapa ho
maru, ba bapala mmoho.





Metswalle ya Maleeto e tšile ho tla bapala serapeng.

Ke lehlabula, letsatsi le futhumetse.

Karabo le Maleeto ba a sesa.

Pulane le Tsebo ba bapala ka bolo

Metswalle e bapala ha monate.

Mme wa Maleeto o ba fa lebejana-po le lehapu hore ba je.





Metswalle ya Karabo e tlele ho tla bapala le yena lebaleng la habo.

Maemo a lehodimo a phodile, ho na le moya.

Metswalle e fiela mahlaku lebaleng.

karabo o sututsa keribae.

Metswalle e bapala ha monate lebaleng.

Nkgono wa Karabo o ba fa dibanana le morara hore ba je.





Metswalle ya Tsebo e mo etetse lapeng habo.

Ke mariha, ho a bata.

Tsebo le Maleeto ba bapala tjhese.

Karabo le Pulane ba bapala mabatlana.

Metswalle e ipapalla ha monate.

Ntate wa Tsebo o ba tlisetsa sopho e tjhesang le disamentjisi ba tlo ja.





Metswalle ya Pulane e tšile ho tla bapala le yena pakeng e haufi le ntlo ya habo.

Ho na le maru hodimo, empa maemo a lehodimo ke a futhumetseng.

Metswalle e bapala bolo ya maoto. Tsebo ke moletsaphala.

Ba ipapalla ha monate pakeng.

Rakgadi wa Pulane o ba tlisetsa dibotlolo tsa jusi le dikuku tsa tjhokolete hore ba je.





Pula e a na kapa letsatsi le tjhabile, ho moya kapa ho maru, ho bapala mmoho ke monyaka!



Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

